ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ކޮންވެކްސް ޕްރޯބް
ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
TENDER/HMH/2024/006
FEBRUARY 1, 2024
HULHUMALE ‘HOSPITAL
Huvandhuma Hingun, Hulhumale’, Rep. ofMaldives

TENDER/HMH/2024/006
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ކޮންވެކްސް ޕްރޯބް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
1. ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް
1.1 މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު18/2014:) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް
 ޕާޓްނަޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް
 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް
1.2 ބީލަމަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގައި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ރަނގަޅަށް ކިޔައި ދިރާސާ ކުރަން ވާނެއެވެ.
1.3 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި، ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް
ހަމަކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
1.4 ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ދެ ( )2 ވަނަ މާއްދާ "މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީ ލް " ގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި
ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
1.5 ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑު ކުރެވޭނީ ޖުމުލަކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
1.6 ހުށަހަޅާތަކެއްޗަކީ އެކަށީގެންވާ ކޮލިޓީގެ އަދި އެންމެ އެދެވިގެންވާ އަގުތަކެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ބަލާނީ މާކެޓްގައި ލިބެންހުރި
ތަކެއްޗަށް ބަލައި ހޮސްޕިޓަލް ގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުންނެވެ.
1.7 މިނިމަމް ރިކުއާމެންޓް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
1.8 ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކަރުދުާހ ގައި ހިއްސާކުރެވިފައިވާ 'ގޫގުލް ފޯމް' ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.9 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް (1) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
1.10 މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ތިން ( )3 ވަނަ މާއްދާގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.11 މައުލޫމާތު ކަރުދާހާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ 'ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް' ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.12 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކީ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމު ގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހިނގަމުންދާ
ތަނެއްކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް
އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
Page 1 of6

TENDER/HMH/2024/006
1.13 ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް
Description Quantity(EA) #
1 CONVEXPROBE SONO SCAPE 1
REFERTOTHESPECIFICATIONATTACHEDINANNEX1
2.1 އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނިޓް އޮފް މެޝަރ UOM((އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އެ އައިޓަމަށް ޖެހޭ އަގު
އެނގޭނެހެންނެވެ.
2.2 ބީލަމުގެ އައިޓަމްތައް އެވޯޑު ކުރެވޭ ފަރާތާއިމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި މިހޮސްޕިޓަލަށް
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.
2.3 އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ސްޕެސިފިކޭޝަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސީދާ މޮޑެލް އަދި މޭކްއަށެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް
ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
3. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
3.1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް (ބިޑު ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި ކޯޓޭޝަން) ތަކުގެ ހާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ
ސިޓީ އުރައިގައެވެ . މި ލިޔުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ސޮފްޓް ފައިލްގެ PDF((ޕެން ޑްރައިވްއެއްގައެވެ.
ބީލަން އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް އީމެއިލް ކުރާތާ ފަނަރަ ( )15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕެންޑްރައިވް އަނބުރާ ގެންދިއުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ޒިންމާއެކެވެ. މިފަދައިން ޙަވާލުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕެންޑްރައިވްތައް މިމުއްދަތުގެ ފަހުން ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
3.1 އަންދާސީ ހިސާބު / ޕްރޮޕޯސަލް
3.1.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
3.1.2 ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ އަގު / ކޯޓޭޝަން (ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަސް
ވާންވާނެއެވެ.)
3.2 ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު
3.2.1 ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް (ކުންފުނީގެ ނަމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް، ފޯނު ،ފެކްސް، އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް)
3.2.2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ 'ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ' ގެ ކޮޕީ
Page2of6

TENDER/HMH/2024/006
3.2.3 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްސްރޭޝަން ކޮޕީ (ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓާ ވުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މިންގަނޑުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް)
3.2.4 ޓެކްސް ކްލިއަރެ ންސް ލިޔުން (ބީލަން ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 މަސް ހަމަނުވާ)
3.3 އައިޓަމްތަކުގެ ކެޓަ ލޮގް ހުށަހެޅުން
3.3.1 ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަގު ހުށަހަޅާ އައިޓަމުގެ ތަފްޞީލު ހިމެނޭ ފޮޓޯޖެހި ކެޓަލޮގެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
4. އަގުހުށަހެޅުން
4.1 ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ މިފަދަ ތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ކަމުގައިބަލާނީ މާރކެޓް ރޭޓްތަކަށް ބަލައި ހޮސްޕިޓަލުގެ
ޓެކްނިކަލް ޓީމްއިން ހަދާ ސާވޭގެ މައްޗަށެވެ.
4.2 ހުށަހަޅާ އަގުތަކަ ކީ އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއް ނަމަ އެފަދަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އެފަރާތައް ތަފްސީލާއި އެކު
އެންގޭނެއެވެ.
4.3 ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓާވުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މިންގަނޑުގެ ވިޔަފާރިތަކުން އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.
5. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެގޮތް (ބިޑު ހުށަހަޅާ ފޯމް ، ކޯޓޭޝަން އަދި ޕެންޑްރައިވް)
ސިޓީ އުރަ އެޑްރެސްކުރަންވީގޮތުގެ ފޯމެޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
BID REFERENCE:TENDER/HMH/2024/006
BIDDER:
____
Hulhumalé’Hospital
HuvandhumaaHingun,Hulhumalé
+960 3350113/3350152
6. އި ވެ ލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް
6.1 އަގަށް މާކްސްދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގެށް ހުށަހަޅާފަރާތަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށް ޕްރޮރާޓާ އުސޫލުންނެވެ. ފައިނޭންޝިއަލް އިވެ ލުއޭޝަންގައި
ބައިވެރިކުރެވޭނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންއިން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެވެ.
6.2 މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ އު ޞޫލުން މުޅި ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެންމެ
މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
Page3of6

TENDER/HMH/2024/006
6.3 މަސައްކަތުގެ އަގު
އަގަށް މާކްސްދެވޭނީ އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް، އެންމެ
ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަގަށް ބަލައި ނިސްބަތުން މަދުން މާކްސް ދެވޭ، ޕްރޯރާޓާގެ އުސޫލުންނެވެ.
1 އަގު 80 ޕޮއިންޓް
2 މުއްދަތު 20 ޕޮއިންޓް
6.4 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
މުއްދަތަށް މާކްސްދެވޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށެވެ. އަދި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ
ފަރާތަކަށް، އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި ނިސްބަތުން މަދުން މާކްސް ދެވޭ، ޕްރޯރާޓާގެ އުސޫލުންނެވެ.
7. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ގަޑިއާއި ތަން
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް މިބީލަމުގައި
ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .
އަދި ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އިއުލާން އާއްމުކުރުން 1 ފެބްރުވަރީ 2024
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
2024 ފެބްރުވަރީ 8ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެ ހެނދުނު 10:00ގެ ކުރިން ގޫގުލް ފޯމް
މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ސުންގަޑީގެ ފަހުން ފޮނުވާ ފޯމްތައް ބަލައިނުގަނެވޭއެވެ.
ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން: އަގު ހުށަހެޅޭނީ ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ފޮނުވުމަށްފަހު ފޯމު ލިބުނުކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ގޫގުލް ފޯމް ލިންކް: https://forms.gle/x4jTJAhphn6PWVGN6
2024 ފެބްރުވަރީ 8ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެ މެންދުރު 12:00ގެ ނިޔަލަށް
ސުވާލުތަށް އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން:
tender@hmh.mv އަށް ސުވާލު އީމެއިލް ކުރެއްވުން
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުފޮނުވުން: 2024 ފެބްރުވަރީ 11ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން
ތާރީހް: 13 ފެބްރުވަރީ 2024
ބީލަން ހުށަހެޅުން ގަޑި: ހެނދުނު 10:00
ތަން: ވައްލަ މީޓިންގ ރޫމް / ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ނޯޓް: ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީ ލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
Page4of6

TENDER/HMH/2024/006
8. އެވޯޑް ކުރުން
8.1 ބީލަން އިވެ ލުއޭޓްކުރުމުން، ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި އަދި ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން އަންގާނެއެވެ.
8.2 ބީލަން އެވޯޑްވިކަމަށް ބަލާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އެންގުމަށްފަހުވެސް އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ބީލަން ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
8.3 މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރަން ބީލަން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ނިންމައި އެކަން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުމުން މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް
ބުނުން، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ހާޒިރުނުވުން، މަސައްކަތުން ބައެއް ނިންމާފައި މަސައްކަތް ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމި
ލަސްވާތީ އެގްރީމެންޓް ބާތިލްކުރަންޖެހުންފަދަ ހާލަތެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސިޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ރިޕޯޓު
ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ އުޞޫ ލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަ (6) މަހާއި އެއް (1) އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ބްލެކް ލިސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ.
9. ބީލަން ބާތިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް
9.1 ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ސައްޚަނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވުން
9.2 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން (މިނިމަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަނުވުން)
9.3 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތާއި ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއްއޮވެ
އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވުން
9.4 މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ތިން (3) ވަނަ މާއްދާގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުން
އަދި ސޮފްޓް ފައިލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ޕެންޑްރައިވްގައި ހުށަހަޅާފައިނުވުން
9.5 ސްޕެސިފިކޭޝަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޮޑެލް އަދި މޭކް ނޫން އެހެން އައިޓަމަކަށް އަގު ހުށަހެޅުން
9.6 މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ 'ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް ' ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމު ފުރިހަމަނުކޮށް ނުވަތަ ފޯމުހުށަނާޅާ
އަންދާސީ ހިސާބްތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ނޯޓު: މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3350113 އަށް ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ tender@hmh.mv
އަށެވެ.
1 ފެބްރުވަރީ 2024
Page5of6

TENDER/HMH/2024/006

Page 6 of 6

ANNEX1: SPECIFICATION SHEET

GENERAL INFORMATION
NAME CONVEX PROBE SONO SCAPE

CATEGORY Medical Spare

Scan machine accessory / used for urgent fast scan to diagnose patient early in order to optimize patient care

CLINICAL
PURPOSE

TECHNICAL SPECIFICATION

Curved array 6.0.2.0 mhz ultrasonic transducer
Model: C353
Make: Sonoscape model:s9

TECHNICAL
SPECIFICATION